

Na osnovu člana 19. stav (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 171. hitnoj sjednici, održanoj 04.02.2025. godine, donosi

**UREDBU
O ISPLATI POMOĆI RADNICIMA OD STRANE
POSLODAVCA**

Član 1.

(Predmet Uredbe)

Ovom uredbom uređuje se pravo na isplatu pomoći radnicima od strane poslodavca, dinamika i visina isplate kao i način realizacije.

Član 2.

(Pravo na pomoć)

- (1) Pravo na pomoć iz člana 1. ove uredbe ima lice koje ima zasnovan radni odnos sa poslodavcem u skladu sa članom 4. Zakona o radu ("Službene novine Federacije BiH", br. 26/16, 89/18, 44/22 i 39/24).
- (2) Pravo na pomoć iz člana 1. ove uredbe imaju poslodavci koji:
 - redovno isplaćuju plaće i uplaćuju doprinose za zaposlene u skladu sa važećim propisima;
 - nemaju neizmirenih obaveza po osnovu poreza i doprinosa kao i izuzetno, ukoliko su zaključili sporazum sa Poreznom upravom Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Porezna uprava) o odgodi ili plaćanju obaveza u ratama, u skladu sa posebnim propisima koji ovo regulišu i uredno izmiruju obaveze u skladu sa zaključenim sporazumom.

Član 3.

(Iznos pomoći)

- (1) Poslodavac može, na osnovu ove uredbe, izvršiti isplatu pomoći svojim radnicima do 450,00 KM (četiri stotine i pedeset KM) mjesečno u skladu sa finansijskim mogućnostima i pravilima propisanim ovom uredbom.
- (2) Poslodavac može izvršiti isplatu pomoći radniku i u iznosu koji je manji od iznosa iz stava (1) ovog člana.
- (3) Pomoć iz stava (1) ovog člana može se isplatiti u periodu od dana stupanja na snagu ove uredbe a najkasnije do dana prestanka važenja ove uredbe.
- (4) Poslodavac ne može primijeniti odredbe Uredbe na način da radniku umanju plaću koja mu je obračunata i isplaćena za mjesec novembar 2024. godine.

- (5) Isplata pomoći iz stava (1) ovog člana će se vršiti isključivo na transakcijske račune radnika.
- (6) Pomoć iz ovog člana se ne smatra plaćom ili naknadom plaće prema odredbama Zakona o radu.

Član 4.

(Dinamika isplate)

Isplata pomoći zaposlenicima se može vršiti mjesečno, najkasnije do zadnjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.

Član 5.

(Osnov za isplatu pomoći)

Poslodavac je dužan donijeti interni akt kojim će se, između ostalog, urediti iznos i uslovi isplate pomoći radnicima.

Član 6.

(Pojedinačni akti)

Pojedinačni akti, koje donosi poslodavac za ostvarivanje prava iz člana 2. ove uredbe, obavezno se donose u pisanom obliku.

Član 7.

(Izvještavanje)

- (1) Poslodavac je dužan, do 07. u mjesecu za protekli mjesec u kojem je izvršena isplata pomoći, dostaviti nadležnoj Poreznoj ispostavi Izvještaj o isplati pomoći.
- (2) Porezna uprava će po prijemu navedenog Izvještaja izvršiti kontrolu ispunjenosti uslova za isplatu pomoći propisanih ovom uredbom.
- (3) Obrazac Izvještaja iz stava (1) ovog člana nalazi se u prilogu ove uredbe i čini njen sastavni dio.
- (4) Porezna uprava je dužna zbirne podatke iz izvještaja iz stava (1) ovog člana, dostaviti Federalnom ministarstvu finansija (u daljem tekstu: Ministarstvo) do kraja mjeseca za prethodni mjesec.
- (5) Ministarstvo će mjesečno dostavljati Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vlada) informaciju o izvršenim isplatama, u skladu sa ovom uredbom, u cilju praćenja efekata ove uredbe.

Član 8.

(Stupanje na snagu i prestanak važenja)

Ova uredba stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH", a prestaje važiti 31.07.2025. godine.

V. broj 52/2025

04. februara 2025. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.

IZVJEŠTAJ O ISPLATI POMOĆI U SKLADU SA UREDBOM

za _____(mjesec) 2025. godine

Prvi dio – Podaci o poslodavcu

JIB	Naziv poslodavca	Adresa poslodavca

Drugi dio – Podaci o isplaćenoj pomoći

Ukupan broj radnika kojim je pomoć isplaćena	Ukupan iznos isplaćene pomoći za izvještajni mjesec

Datum podnošenja izvještaja _____

MP**Potpis poslodavca**
